

TURISTIČKI POTENCIJALI KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA REGIJE PLAV

SAŽETAK: Migracije ljudi stare su koliko i ljudsko društvo. Različitih povoda, trajanja i sredina u kojima se odvijaju, manjeg ili većeg broja učesnika, grupa i vrsta prevoznih sredstava, od davnina su poznate i u nizu slučajeva ekonomski, geografski, demografski, sociološki i historijski dobro izučene. Specifičan vid migracije predstavlja turizam. U njemu danas učestvuje veliki broj ljudi na gotovo svim kontinentima u svim godišnjim dobima i različitim geografskim prostorima.

Za istraživanje tematskog područja i ostvarivanje ciljeva postavljenih u radu koristiće se metodski pristup postojećih teorijskih ishodišta i empirijska analiza dostupnih sekundarnih podataka.

KLJUČNE RIJEĆI: turizam, potencijal, ekonomija, regija, Plav.

Uvod

Savremeno društvo i turizam su dvije međusobno usko i na različite načine povezane kategorije, koje imaju svoju istoriju, sadašnjost i budućnost. Turizam je ogledalo ekonomske razvijenosti društva, njegovog materijalnog i kulturnog blagostanja. Ekonomsko i kulturno bogatstvo, želje i navike za putovanjem, prijeka su potreba miliona ljudi. Dio te potrebe razriješava se na turističkim putovanjima pa ova pojava ima univerzalni karakter. Kao masovna pojava velike integracione moći, turizam zadire u mnoge elemente života, društvene i privredne stvarnosti. Elementi turističkih kretanja mogu biti kulturni, radi upoznavanja antropogenih vrijednosti i rekreativni, radi oporavka, rekreativne, banjskog i klimatskog liječenja.

Turizam kao masovna pojava konstantno je u razvoju, što pokazuju podaci o svjetskim turističkim kretanjima i prihodima od turista. Zato mnoge države svijeta teže da razviju turizam u skladu sa resursima sa kojima raspolažu. Indikativan je primjer Crne Gore koja je veoma uspješno usmjerila svoje kapacitete u razvoj turizma, primorskog na jugu i planinskog na sjeveru.

2. Jezera kao turistička vrijednost

Jezera predstavljaju važne hidrogeografske objekte, jer pojedinim zemljama i pojedinim djelovima naše planete daju posebno obilježje. Za razliku od Mrtvog mora, slanog jezera na granici između Jordana i Izraela, koje se nalazi 392 m ispod nivoa svjetskog mora i koje je dobro posjećeno zbog terapijskog djelovanja slane vode na neke bolesti kože, u nepreglednim prostranstvima Tibeta, Himalaja, Kordiljera i Anda, ima jezera čiji su baseni na nadmorskoj visini od 4 do 6 hiljada metara. Nizom kuriozitetnih svojstava i znamenitostima, ljubitelje prirode, arheologe, istoričare, istoričare umjetnosti i turiste posebno privlači jezero Titikaka u Andima, na granici između Bolivije i Perua, poznato po nadmorskoj visini od 3812 m. Jezera pripadaju grupi turističkih vrijednosti sa naglašenim rekreativnim svojstvima privlačnosti. Kao takva osnova su razvo-


*hasan_baković@hotmail.com

ja kupališnog, nautičkog, ribolovnog, stacioniranog, izletničkog i sportsko-manifestacionog turizma.

Instrumenti i metodološki postupci za istraživanje velikih jezera, ne razlikuju se mnogo od onih iz okeanologije. Na malim jezerima primjenjuju se specifični instrumenti i metode. Kako su jezera specifični hidrografska objekti sa naglašenim individualnim svojstvima, nije dopušten visok stepen uopštavanja. Ovo i zbog toga, što je riječ o veoma evolutivim hidrografskim objektima male moći samoregulacije i ograničenih kapaciteta za prihvrat turista (Stanković, 1994: 47).

2.1. Plavsko jezero

Plavsko jezero se nalazi u jugoistočnom dijelu Crne Gore, nedaleko od granice prema Albaniji, koja ovdje u vidu dva oštra luka duboko zalazi prema dolinama Ljuče i Lima. Jezero leži na 906 m nadmorske visine, na mjestu gdje se dolina Ljuče nastavlja u dolinu Lima.



Slika 1. Plavsko jezero

2.2. Način postanka jezerskog basena

Plavsko jezero je nastalo akumulacijom vode u valovu gusinjsko-plavskog lednika, koji je na prostoru od Plava do Novšića zagrađen čeonom morenom te predstavlja terminalni basen. Basen Plavskog jezera izdubljen je glacijalnom erozijom u čvrstoj stijeni i bio je znatno dublji nego danas. Pored erozije, za postanak od značaja je akumulacija morenskog materijala. Njega je donio gusinjsko-plavski lednik, koji se otopio na prostoru između Plava i sela Novšiće. Prvi niz čine morene Plava i Rudog Polja. Po materijalima od kojih se sastoje: kvarcni konglomerat, kvarcni škriljci, glinovito-pjeskoviti nanos, morenski blokovi, Jovan Cvijić zaključuje da su to mlađe morene. Drugi niz morena čine morene Skića i Borove glave, sastavljene su od raspadnutog materijala, koji ukazuje na njihovu starost. Morenski bedem diže se nad površinom Plavskog jezera 50 do 80 metara i presječen je dolinom Lima. U prvoj fazi postojanja, Plavsko jezero je

bilo znatno prostranije nego danas. Bedem čeonih morena bio je viši nivo jezera i korito Lima. Tekući preko rastresitog materijala Lim se brzo vertikalno usijecao i odnosio veliku količinu morena. Na unutrašnjoj strani morenskog bedema, na koju naliježu vode Plavskog jezera, očuvane su četiri terase. One najbolje izražene su u Rudom polju, dijelu Završa, od Plava do mosta na Limu. Relativna visina najviše terase je 12 metara, a niže je 5 metara. One su dobro očuvane i mogu se pratiti u dužini od nekoliko stotina metara.

Površina dna Plavskog jezera, slična je unutrašnjoj površini karlice i iznosi $2,024 \text{ km}^2$. Relativno mala razlika između površine dna jezera i površine akvatorija posljedica je male dubine jezera i jedinstvene konfiguracije dna jezera. U relativno plitkom basenu Plavskog jezera akumulirano je $7.690.950 \text{ m}^3$ vode. Najviše vode ima u površinskom sloju do dubine od 1 metar, jer je on najprostraniji. Povećanjem dubine površina i zapremina vode ispod i između pojedinih izobata se pravilno smjenjuju zbog jedinstvene konfiguracije jezerskog dna, na kojem nema pregiba i uzvišenja.

2.3. Temperatura jezerske vode

Temperatura vode Plavskog jezera mjeri se svakog dana u 7,30 h, počev od 1954. godine. Analizom podataka mogu se utvrditi izvjesne zakonitosti termičkog režima jezerske vode, koji je veoma složen.

Tabela 1. srednje mjesecne (SM), niske mjesecne (NM) i visoke mjesecne (VM), temperature vode Plavskog jezera za vremenski period 1954-1991.

Mj.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	God.
SM	2,9	3,6	5,1	6,7	10,0	11,1	13,0	14,7	13,7	10,7	8,0	4,6	8,6
NM	0,6	1,6	2,6	4,5	7,0	9,3	10,2	12,5	10,9	7,7	6,0	1,3	6,2
VM	5,3	5,4	6,8	8,7	11,0	14,0	15,0	16,6	14,8	13,1	9,2	7,2	10,7

Izvor: (Knežević, 1995: 166).

Iz podataka datih u tabeli jasno se zapaža da se Plavsko jezero odlikuje niskim temperaturama vode gotovo tokom cijele godine. Niske temperature jezerske vode posljedica je niskih temperature Ljuče. Za termički režim od posebnog je značaja je brza izmjena jezerske vode.

Najviša srednja mjesecna temperatura vode Plavskog jezera je u avgustu ($14,7^\circ\text{C}$), a poslije avgusta najviše srednje temperature imaju septembar i juli. Najnižu srednju mjesecnu temperaturu ima januar ($2,9^\circ\text{C}$). Temperatura površinskog sloja viša je u jesenjim nego u proljetnim mjesecima. Odnos srednjih mjesecnih temperatura vazduha i vode Plavskog jezera prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 2. Srednje mjesecne temperature

Mj.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	God.
Plav	-1,1	-0,8	8,5	7,1	10,8	14,4	17,1	16,8	12,8	8,1	4,4	0,8	7,6
Jez.	2,9	3,6	5,1	6,7	10,0	11,1	13,7	14,7	13,7	10,0	8,0	4,6	8,6

Izvor: (Knežević, 1995: 167).

Srednja godišnja temperatura Plava je $7,6^{\circ}\text{C}$, a Plavskog jezera je $8,6^{\circ}\text{C}$. Niskim temperaturama vazduha odgovaraju niske temperature vode u zimskim mjesecima. Temperature vode su nešto više, jer se voda sporije hlađi od vazduha. Međutim pojava leda ukazuje da se voda jezera povremeno rashlađi do 0°C . U toku ljetnih mjeseci situacija je obrnuta. Temperatura vazduha je za nekoliko stepeni viša od temperature vode, jer tada do punog izražaja dolazi rashlađujuće dejstvo vode Ljuče.

Amplituda između ekstremnih temperatura jezerske vode iznosi $20,9^{\circ}\text{C}$. Amplituda je znatna zato što se jezero odlikuje relativno niskim temperaturama tokom cijele godine. Za vreme izuzetno toplih ljetnih dana površinski sloj vode može da se zagrije do $22,0^{\circ}\text{C}$, što u odnosu na zimske temperature vode čini isto toliku amplitudu. Amplituda između dnevnih maksimuma i minimuma nije tako izrazita. Veća je u ljetnoj a manja je u zimskoj polovini godine, iznosi $4-5^{\circ}\text{C}$. Najviše dnevne temperature površinskog sloja su u popodnevnim satima a najniže u jutarnjim.

Plavsko jezero je najatraktivniji hidrografski objekat Prokletija. Osim morfometrijskih karakteristika, fizičkih i hemijskih, a donekle i termičkih osobina vode, rekreativnu i sportsku funkciju čine i ostali rekreativni faktori kao što su čistoća jezerske vode, bogatstvo jezera ribljom populacijom, barskim pticama, prirodne ljepote i blizina skijaških terena. Na jezeru je moguće razvijati više oblika turizma: kupališni, ribolovni, sporsko-rekreativni (kajakarenje, veslanje, jedrenje i plivanje), izletnički, stacionirani i dr. Jezero pruža veoma povoljne uslove za razvoj kombinovanog turizma: jezero-planina, jezero-more, jezero-grad.

3. Antropogene turističke vrijednosti

Antropogene turističke vrijednosti su oni objekti, događaji i manifestacije u prostoru za koji se može vezati pažnja turista. Za razliku od prirodnih, koje pogoduju razvoju rekreativnih vrsta turizma, antropogene turističke vrijednosti podstiču kulturna i manifestaciona turistička kretanja. To potiče iz estetskih, kuriozitetnih, umjetničkih i znamenitih svojstava turističke privlačnosti. Ove turističke vrijednosti uslovljavaju kraći boravak turista i slabije ekonomski efekti privređivanja u turizmu i ugostiteljstvu. Kako posjeta nekih antropogenih turističkih vrijednosti i organizacija odgovarajućih manifestacija, često nije vremenski uslovljena, turistički promet se može odvijati tokom cijele godine. Tako da se turistička sezona može produžiti.

Po obliku pojavljivanja antropogene turističke vrijednosti se dijele na etnološke, umjetničke, ambijentalne, manifestacione i pejzažne. Predmet su proučavanja više naučnih disciplina (etnologija, istorija, istorija umjetnosti) i praktičnih aktivnosti (konzervacija, hortikultura, dramaturgija, građevinarstvo, gastronomija). Turistička geografija uvažava postignute rezultate i iznalaže metode turističke prezentacije i valorizacije antropogenih turističkih vrijednosti (Stanković, 1994: 91).

3.1. Kulturno-historijski spomenici

Prostor Prokletija, a posebno plavsko-gusinjska kotlina sa svojim prirodnim bogatstvima i ljepotama bila je uvijek privlačna za naseljavanje od praistorije do danas. Tu su se doseljavale i smjenjivale razne civilizacije /grčka, ilirska, rimska i turska/ o čemu svjedoče tragovi koji su za sobom ostavili na ovim prostorima. Tragovi materijalne kulture datiraju iz različitih perioda: pra-

istorijskog, grčkog i rimskog/ antičkog perioda srpske srednjovjekovne države, perioda turske vladavine, kao i perioda između dva svjetska rata i poslije Drugog svjetskog rata.

Pouzdano se zna da su na ovom prostoru još od praistorije boravili ljudi, kao i lokaliteti antičkih naselja i grobova koji su nažalost nedovoljno očuvani i istraženi. Srednjovjekovni spomenik crkva sv. Trojice u Brezojevicama kod Plava, sagrađena je 1567. godine, a ktori su bili iz dinastije Nemanjića. Restaurirana je i konzervisana 1987. godine. Utvrđana je ikonografska sličnost u nekim zidnim slikama/ freskama ovog hrama i živopisa manastira Morače, rađenog u XVI vijeku, što nas upućuje na to da su živopisi oba hrama djela istih zoografa. Iako skromnih dimenzija i fragmentalnog živopisa, privlači pažnju kao spomenik i svjedok prošlosti ovog kraja.

Spomenici islamske arhitekture: period turske vladavine dao je poseban pečat kulturnom stvaralaštву ovog kraja. Iz tog perioda datiraju brojne džamije, čardaci i kule sa puškarnicama i druge građevine koje imaju značajnu turističku vrijednost. Džamije su najočuvaniji i naj-reprezentativniji spomenici islamske kulture. Džamije Plavsko-gusinjskog kraja su pravljene kombinacijom kamen-drvo, pokriveni šindrom i sa drvenim minaretom. Jedina džamija sa kamenim minaretom je bila Carska džamija u Plavu, koja je za vrijeme kraljevine Jugoslavije pretvorena u školu. Ove džamije su bile ukrašene dekorativnim elementima u drvetu. Gradili su ih uglavnom domaći majstori. U Plavu su sačuvane tri džamije. Od njih je najznačajnija Stara džamija. Ona je kulturno-historijski spomenik, zakonom je zaštićena. Dekorativnih elemenata ima najviše u prizemnom dijelu, tzv. „Soferluku“ i na minaretu. U Plavu se nalaze još Šabovića i Redžepagića džamije.



Slika 2. Stara džamija, 1471. godina


Osim džamija vrlo interesantne komplementarne turističke vrijednosti, koje povećavaju ambijentalnu vrijednost su kule sa puškarnicama. Njih u Plavu i u Gusinju ima nekoliko. Najizrazitiji primjer ovih građevina, stambene i odbrambene arhitekture je svakako kula Redžepagića u Plavu. Ona je interesantan kulturno-historijski spomenik koji potiče iz 17. vijeka. Kula je obnovljena 1987. godine, pri čemu nije mijenjan njen izgled.



Slika 3. Kula Redžepagića, izgrađena 1671. godine

3.2. Smještajni kapaciteti

Uprkos izloženim resursima i potencijalima ova regija je bila slabo turistički aktivna. Materijalna baza je bila nerazvijena. Na teritoriji opštine postojala su 4 hana, 14 kafana i 6 gostionica. Pedesetih godina prošlog vijeka počinje izgradnja smještajnih kapaciteta i na Plavskom jezeru. Hotel „Plavsko jezero“ nastao je adaptacijom planinarskog doma 1953. godine i u početku je raspolagao sa 54 ležaja. Novi moderni hotel „Plavsko jezero“ sa 200 ležaja otvoren je 1. maja 1983. godine. Stari hotel je rekonstruisan i adaptiran u depadans novog hotela 1981. godine.



Slika 4. Hotel „Plavsko jezero“

Rekonstruisani su i adaptirani stari hoteli u Murini i Gusinju. U Grebaji kod Gusinja izgrađena su dva planinarska doma sa oko 60 ležaja.

Tabela 3. Smještajni kapaciteti u Plavu, Rožaju i Beranama u vremenskom periodu 1973-1991.

Plav/Godina	Broj radnji	Broj ležaja	Promet u hiljadama d.
1973	8	144	8144
1983	14	344	68217
1988	16	280	1129536
1991	25	294	1670

Rožaje/Godina			
1973	12	89	8424
1983	11	204	82880
1988	31	214	3382914
1991	44	212	504


Berane/Godina			
1973	23	241	29020
1983	25	256	268982
1988	97	464	4660276
1991	70	474	5808

Izvor: (Knežević, 1995: 252).


Iz podataka prikazanih u tabeli se vidi učestvovanje Plava u smještajnim kapacitetima Crne Gore nezapaženo. Radi upoređenja, u ukupnim kapacitetima ove republike regija sjeverna Crna Gora učestvuje samo sa 1,9 % a, Crnogorsko primorje 98,1 %.

U strukturi domaćeg turističkog prometa u Plavskoj regiji dominantno učestvuju turisti iz južne Crne Gore, a među stranim turistima najbrojniji su iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Francu-

ske i dr. Obim turističkog prometa ove regije je na relativno niskom nivou, što se najbolje vidi na sljedećim primjerima.



Slika 5. Turisti u Plavu, 1984-1991. godine



Slika 6. Ostvarena noćenja u Plavu, 1984-1991. godine

Zaključak

Osnovna opredjeljenja za razvoj turizma u Plavsko-gusinjskoj regiji baziraju se na prirodnim turističkim resursima, koji predstavljaju primarni turistički potencijal. Po svojim prirodnim odlikama ističe se reljef sa svojim specifičnostima, bogatstvo i raznovrsnost geomorfoloških objekata (planine, klisure, kanjoni, valovi, pećine) i njihova atraktivna svojstva. Velika denivelacija planina pogoduje za izgradnju skijaških terena. Hidrografski objekti pružaju mogućnost različitih aktivnosti na vodi (plivanje, sportski ribolov, kajakarenje), najveću turističku vrijednost ima Plavsko jezero. Klimatske prilike regije, kao i biogeografske karakteristike su veoma pogodne za razvoj turizma. Bogato spomeničko nasljeđe ima značajnu turističku vrijednost. Ovo po-

dručje je pogodno za razvoj masovnog turizma, kao i za raznovrsne vidove turizma. U toku istraživanja uočena je potreba za rekonstrukcijom postojećih turističkih objekata, kao i pratećih sadržaja i za izgradnjom novih objekata. Sve ovo bi omogućilo kvalitetniji i sadržajniji boravak turista što bi se pozitivno odrazilo i na ekonomski razvoj regije.

LITERATURA

a) Knjige, monografije i naučni radovi

- Knežević, M. (1995). *Turistički resursi i potencijali Prokletija*. Priština: Grigorije Božović.
Stanković, S. (1994). *Turistička geografija*. Beograd: Stručna knjiga.
Fazlović, S. (2006). *Statistika-deskriptivna i inferencijalna analiza*. Tuzla: Denfas.
Fazlović, S. (2007). *Pregled formula i tablica iz statistike*. Tuzla: Denfas.

b) Rječnici, enciklopedije i leksikoni

- Anić Š., Klaić N., Domović, Ž. (1998). *Rječnik stranih riječi*. Zagreb: Sani – Plus.
Geografski atlas (2009). Sarajevo: Intersistem.
Enciklopedijski leksikon – mozaik znanja (1969). *Geografija*. Beograd: Interpres.
Enciklopedijski leksikon (1996). *Ekologija i Zaštita životne sredine*. NJP „Pobjeda“.

Hasan Baković, M.Sc.

TOURISM AS AN ECONOMIC DEVELOPMENT TOOL IN REGION PLAV

Summary

Migration of people is as old as human society. For different reasons, duration, and the communities in which they take place, a smaller or larger number of participants, groups and different means of transport, they are both well-known from the ancient times and well-trained in a number of cases of economic, geographic, demographic, sociological and historical terms. A specific aspect of migration is tourism. It today represents a large number of people on almost all continents in all seasons and various geographic areas.

To explore the thematic area and achieving the objectives set out in this paper, the methodological approach of the existing theoretical foundation and empirical analysis of available secondary data will be used.

Key words: Tourism, the potential, the economy, the region, Plav.